

## MOTS EN VIATGE

*o l'apòrt de l'occitan a la riquesa de la lenga francesa*

Au miei de tots los mots que s'a empruntat la lenga francesa, en fucion deus periodes, a d'autas lengas d'Euròpa o deu monde, mes d'un milèr de mots francés venguen de las lengas regionalas de França. Mantuns centenats venguen de la lenga occitana.

La significacion, mès tanben la pronociacion o enquèra l'escriptura d'aquestes mots an podut evolucionar, segon lo lor estatut o lo lor emplec.

Daubuns mots, emplegats dempuish dejà bèth temps a en França, son venguts plan corrents : terrasse, costaud, casserole, escalade, amour... Mès la lor origina occitana n'ej pas coneiguda pr'amor, la lenga occitana un còp desvalorizada, qu'an presentat lo mes sovent aqueth passatge d'un mot deu latin au francés en díser que s'era hèit per l'intermediari de l'italian.

Fòrça d'aqueths mots corresponen a realitats regionalas, a terradors. Aqui quauques exemples d'emprunts, e tanben los periodes istorics correspondents (sonque errors possiblas plan solide) : abeille (XVI<sup>ème</sup>), cadenas (XVI<sup>ème</sup>), cigale (XVI<sup>ème</sup>), garrigue (XVI<sup>ème</sup>), truc (XVI<sup>ème</sup>), calanque (XVII<sup>ème</sup>), causse (XVII<sup>ème</sup>)...

Qu'ei lo cas tanben per tèrmes de marina : baïne, radeau (XV<sup>ème</sup>), cargaison (XVII<sup>ème</sup>), noms de peishs : congre (XIII<sup>ème</sup>), anchois (XVI<sup>ème</sup>), daurade (XVI<sup>ème</sup>), recèptas de cosina : bouillabaisse (XIX<sup>ème</sup>), cassoulet (XIX<sup>ème</sup>), ventrèche... Tots aqueths mots, au jorn d'aujui, que son passats en lo francés estandard.

Las mòdas, eveniments particulars, o autors, enquèra, qu'an podut balhar tanben un reclam duradís a certes mots o expressions : citem per exemple los Trobadors, Michel de Montaigne, Alphonse Daudet, Marcel Pagnol ou Jean Giono...

L'anglò-american, lenga comercialament dominanta, contunha auei d'influençar lo francés, coma ac hèn tanben un heish d'autas lengas.



## LENGA

LA LENGA DINS LO MONDE

## QUESTIONS

Balhar quauques exemples de mots arribats au francés au siècle XVI.

E conequerés autes exemples de mots francés venguts de l'occitan ?

Coneishes mots d'autas lengas adoptats peu francés ?

## JOC

**E saberàs rengar los mots  
ací-devath empruntats peu francés  
a las lengas qui seguishen :**

**germanic (o alemand), arabe, breton,  
italian, portugués, chèc :**

Pistolet, pifre, robòt, alambic,  
algèbre, esparnhar, cobai, dolmen,  
desbarrassar, calècha, goéland,  
actitud, dessenh, gasèla, equipar,  
embarrassar, ananàs, menhir.

Pr'aquò, qu'ei interessant de constatar quauques « proximitats » : au vòste avis, quina lenga influencèc l'auta (o las autas) dens aqueths quauques exemples ?

- curtain (angl.) / cortina (oc) / courtine (fr) : rideau
- mushroom (angl.) / mossaron (oc) / mousseron (fr) : un camparòu reputat !
- corner (angl.) / cornèr (oc) : coin, recuin
- wait (angl.) / guitar (oc) / guetter (fr)

Un exemple particular, lo mot **amor** :

Amor qu'ei un nom d'origina latina, amore(m). Mès, los mots latins de la medisha natura dolore(m), calore(m), son venguts douleur e chaleur en francés, dolor e calor en occitan, e autaplan en castelhan (espanhòu), o enquèra dolore e calore en italian. L'evolucion deu mot amor(em) auré donc divut balhar en francés ameur (que s'encontra justament dens lo dialècte picard). Mès lo movement deus Trobadors passèc pr'aquiu, e la fin'amor d'aquestes poètas plan coneiguts a l'Atge-Miejancèr deishèc lo mot **amor** se cambiar en **amour**.

## LEXIC

- **Francés estandard** : lo francés estandard - o francés normat - designa lo francés « sense nat accent o regionalisme » de qui la sintaxi, la morfologia e l'ortografa son descriuts dens los diccionnaris, los obratges de gramatica e manuaus de redaccion...

- **Fin'amor**: l'amor cortés o fin'amor d'après l'occitan, qu'ei la faiçon reglamentada d'ensajar de sedusir ua hemna de qualitat sense l'aufensar e en recitar poesia, de qui se'n troban marcas en las letras de l'Edat Mejana, e mes que mes en la lirica cortesa.

- **Baïna** : ua baïna qu'ei ua depression temporària o un clòt residuau, que sembla ua piscina naturau, formada entre la còsta e un banc de sable. A marèa baisha, las baïnas semblan ua succession de traucs regulars.



LA LENGA DINS LO MONDE

## LENGA

